



Gatwe e tsile maloba fale, ga bo go na le monna mongwe a bidiwa Mosimane.

O ne a le maitseo e bile a le lerato. O ne a rata go ya kwa nokeng go ya go iketla.

Ka letsatsi lengwe fa a le kwa molapong a kopana le Noga.



“Dumela Noga,” ga bua Mosimane.

“Dumela rra,” ga araba Noga.

Noga o ne a raya Mosimane gore o kgona go mo humisa.
Mosimane o tshwanetse fela go rwala Noga mo tlogong
mme a mo ise ko a ratang gona.

Noga o ne a lebega a tshepagala.



Mosimane o ne a le bonolo. O ne a dumalana go rwala Noga mo tlhogong mme ba kgabaganya noka.

Ba tshetse noka mmogo.



Kwa moseja, Noga o ne a kopa mosimane gore e nne ditsala ka gonne bone ka bobedi ga ba na ditsala.

Mosimane a dumalana ka gangwe.

Mo tseleng ba kopana le Rre Phiri.



Rre Phiri a re, "Dumelang bagaetsho."

"Dumela Rre Phiri," ba arabela gongwe.

"Lo lebile kae?" ga botsa Rre Phiri.

"Re ya ko ke batlang teng," ga araba Noga. Rre Phiri o ne a gakgametse thata.



“A o amogela moputso o montle wa go rwala noga motlhogong?” Rre Phiri a botsa Mosimane.

Mosimane a se bue sepe ka ga se Noga a se mo solofeditseng.

Mosimane le Noga ba tsamaya go ya pele.



Morago ga sebaka ba tsamaya mo nageng, Mosimane a lapa.

Bobedi jo ba feta malome Phokoje gaufi le setlhare sa moriti.

Malome Phokoje a lebelela noga e itshopere mo tlhogong ya monna. O ne a sa dumele se a se bonang. A swa ka setshego.



Noga a bua ka lentswe le le galefileng a re, “Monna phokoje o a bo o tshega eng? Kana setshego se a lotthaganya!”

“Nna le Noga re ditsala tsa nnete!” Mosimane a raya Malome Phokoje.

Malome Phokoje a busetsa mogopolo kwa morago. A simolola go bua a iketlile.



“Noga fologa ke tle ke utlwe Malome Phokoje sentle,” ga bua Mosimane.

A tswelela go bua, “Noga, ke go thusitse go tshela noka. Ke go thusitse go fitlha fa. Moputso wa me o kae? Ke ne ke nagana gore re ditsala.”



Malome Phokoje a botsa, “A ga o itse gore dinoga ga di tshepege?”

Noga o ne a bona gore Mosimane o galefile thata mme Noga a tsena sekgwa.

Mosimane kwa gae a fitlha a bolelela batho ka ga noga.

Go fitlha le gompieno, dinoga ga di tshepiwe ke ope.